t14_topmetr3 (TMH1jPcg3f4kYonSsXnJR5y7Lmvsar8PC62)

October 27, 2020

Let $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_numbers : \iota$ be given. Let $k5\_numbers : \iota$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k15\_euclid : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_topreal1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4\_ordinal1 : \iota$ be given. Let $v3\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k5\_numbers) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ (k15\_euclid\ X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ (k15\_euclid\ X0)))) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ (k15\_euclid\ X0))) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ (k15\_euclid\ X0))) \Rightarrow ((r1\_topreal1\ (k15\_euclid\ X0)\ X3\ X4\ X1) \wedge ((r1\_topreal1\ (k15\_euclid\ X0)\ X3\ X4\ X2) \wedge (r1\_tarski\ X1\ X2))) \Rightarrow (X1 = X2)))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k5\_numbers) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ (k15\_euclid\ X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ (k15\_euclid\ X0))) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ (k15\_euclid\ X0))) \Rightarrow ((r1\_topreal1\ (k15\_euclid\ X0)\ X2\ X3\ X1) \Rightarrow (r1\_topreal1\ (k15\_euclid\ X0)\ X3\ X2\ X1))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ X0\ X1) \Leftrightarrow (m1\_subset\_1\ X2\ X1)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$k5\_numbers = k4\_ordinal1 \tag{4}$$

Assume the following.

$$(\neg v1\_xboole\_0\ k4\_ordinal1) \wedge (v3\_ordinal1\ k4\_ordinal1) \tag{5}$$

Assume the following.

$$m1\_subset\_1\ k5\_numbers\ (k1\_zfmisc\_1\ k1\_numbers) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow(v1\_xboole\_0\ X1)) \tag{7}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(m2\_subset\_1\ X0\ k1\_numbers\ k5\_numbers)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ (k15\_euclid\ X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ (k15\_euclid\ X0)))\Rightarrow(\forall X3.((\neg v1\_xboole\_0\ X3)\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ (k15\_euclid\ X0)))))\Rightarrow(\forall X4.((\neg v1\_xboole\_0\ X4)\wedge(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ (k15\_euclid\ X0)))))\Rightarrow(((r1\_topreal1\ (k15\_euclid\ X0)\ X1\ X2\ X3)\wedge((r1\_topreal1\ (k15\_euclid\ X0)\ X2\ X1\ X4)\wedge(r1\_tarski\ X4\ X3)))\Rightarrow(X4 = X3))))))$$